











# *Daisy i no mangadza!*

Heyi bugu ndi ya:

---









*Daisy i no mangadza!*

Written by Nozizwe Herero

Illustrated by Siya Masuku

Designed by Leona Ingram

with the help of the Book Dash participants in Johannesburg on 27 June 2015.

Translated by Tshifhiwa Gangazhe

ISBN: 978-1-928365-00-6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

**Attribution:** You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

**No additional restrictions:** You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:** You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.


No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

# *Daisy i no mangadza!*



*Nozizwe Herero • Siya Masuku • Leona Ingram*


Tshiňwe tshifhinga bulasini ḫukhu ine ya  
wanala tsini na mudi mučuku...




...ho vha hu tshi dzula khuhu ḥukhu ye  
ya vha i tshi pfi Daisy.




“Musi ndi tshi hula, ndi khou ṭodou  
fhufha nda ya n̄tha, n̄tha makoleni,”  
hu amba Daisy.




Fhedzi dziṁwe khuhu dzoṭhe  
dza i sea.





“Ni a mangadza,” hu amba dzińwe khuhu.  
“A ri tsha ḥo dovha ra tamba na inwi.”



Mama vha i vhudza zwauri, "Daisy, ročhe  
ri a kona u babamelisa phapha dzashu  
fhedzi zwi a kondča nga maanda uri khuhu  
dzi fhufhe."










Daisy a yo ngo ḥovhowa.

Ḏuvha ḥiñwe na ḥiñwe yo vha i  
tshi ita ndowend̄owe i yo᷑he,  
ya babamelisa phapha.

Pha, pha, pha, yo vha i tshi  
babamelisa phapha fhedzi i  
sa koni u takuwa fhasi ya  
fhufha.







Hezwi musi i tshi khou ita  
ndowendowe dzayo yo vha i tshi  
humbula i tshi ḋivhona i tshi khou  
fhufhela n̄tha makoleni yo  
lavhelesa dziṁwe khuhu dzi re  
fhasi,


Yo vha i tshi humbula i tshi khou  
ḍivhona i tshi khou fhufha i tshi  
khou fhira vhunzhaanzhaa na  
ṭhambelamađi.

“Wow!” zwiñoni zwi ḍo amba.  
“Khuhu i no kona u fhufha!”



Pha, pha, pha, q̄uvha ḥiñwe na ḥiñwe Daisy  
yo vha i tshi babamelisa phapha dzayo.

Yo vha i tshi kona u takuwa fhasi ya  
fhufha, fhedzi ya dovha ya wela fhasi.




"A thi nga ḫo vhuya nda kona u  
fhufha!" Daisy i lilela Mama.  
"Vhaṁwe vha khou amba zwone."



Mama vha amba vha ri, "Daisy, no fhambana na dziṁwe khuhu. A dzi ṭodi u fhufha fhedzi inwi ni khou zwi ṭoda! Ni nga zwi kona."






Nga tsha matshelo Daisy ya gonya  
n̄tha ha tshitumba tsha khuhu ya ita  
pha, pha, pha, i tshi khou babamelisa  
phapha dzayo.

Ya fhufhela muyani ya babamelisa  
phapha dzayo  
ya dovha ya babamelisa phapha  
dzayo...

ya dovha ya babamelisa phapha  
dzayo

ya dovha...

BAM!





Dzińwe khuhu dza sea nga  
maanda. "Ha ha ha! Ro ni  
vhudza!  
Khuhu a dzi koni u fhufha!"

Fhedzi ɖuvha ʃi tehelaho,  
Daisy ya gonya ya ya n̥tha na u  
fhirisa, n̥tha tshiuludzani tsha  
ranndavhule.



Pha, pha, pha, Daisy ya  
babamelisa phapha  
dzayo.




Ya fhufhela muyani ya babamelisa  
phapha dzayo... ya dovha ya babamelisa  
phapha dzayo... ya dovha ya babamelisa  
phapha dzayo ...



Ya bvela phanda na u fhufha!

Muya une wa vha nga fhasi ha  
phapha dzayo wa hulela ya fhufha i  
tshi ya ntsha na ntsha!

Vhunzhaanzhaa na thambelamadi  
zwa ri, “Zwi a mangadza! Khuhu i no  
fhufha!”





Na dzińwe khuhu dza ḥoda u  
fana nayo.

Dza ri,

“Inwi Daisy, ni a mangadza!”

